

Musi vha tshi khou khwaṭhiswa tshanda kha nndwa ya u lwa na zwiito zwa Khakhathi dzo Diti kahlo nga Mbeu na Mabulayo a Vhafumakadzi (GBVF) nga tshifhinga tsha musi vha tshi khou netshedza Mulaedza wavho wa nga ha Tshiimo tsha Lushaka wa ḥwaha wa 2024 ngei Phalamenndeni, Phresidennde Vho Cyril Ramaphosa, vho sumbedzisa thikhedzo yavho kha Muano wa Lushaka wa u lwa na zwiito zwa GBVF une khawo vhanna vhoṭhe vha do tea u sumbedza vhuḍikumedzeli kha zwa u fhelisa khakhathi dici itelwaho vhafumakadzi.

## MUANO WA VHANNA VHA AFRIKA TSHIPEMBE WA U FHELISA ZWIITO ZWA KHAKHATHI DZO DITIKAHLO NGA MBEU NA MABULAYO A VHAFUMAKADZI

### **SA MUTHU WA MUNNA, NDI KHOU ḫIIMISELA URI MISI YOṬHE, NDI DO:**

1. Fara vhafumakadzi vhoṭhe nga ndila ya u lingana.
2. Fara muthu wa mufumakadzi sa muthu, hu si sa tshishumiswa kana ndaka.
3. Tikedza vhafumakadzi nga ndila yo fhelelaho nga hune nda nga kona ngaho khathihi na u shela mulenzhe nga ndila yo fhelelaho kha u lwa na zwiito zwa u tshipiwa ha vhafumakadzi zwine zwazwino two no tou vha ndowelo khathihi na u fhelisa maitele mařwe na mařwe a luvhengelambiluni, u tambudza kana zwiito zwa dzikhakhathi dici itelwaho vhathu vha vhafumakadzi.
4. Ita khuwelelo ya u fhelisa zwiito zwa vhuḍifari kana nyambo i songo ḫaho ine vhařwe vha vhanna vha i livhisa kha vhathu vha vhafumakadzi.
5. ḫhonifha muthu wa mufumakadzi sa izwi na nne ndi tshi lavhelela u ḫhonifhiwa sa muthu wa munna sa izwi ḫhonifho, ndinganelo na pfanelo dza vhuthu dza vhadzulapo vhoṭhe vha ja Afrika Tshipembe dici si zwithu zwine zwa tea u thoma zwa ambedzaniwa nga hazwo.
6. Vha tsumbo ya u gudisa vhana vha vhatukana muṭani wanga na kha tshitshavha tshanga nga u angaredza uri zwa u bvisela khagala vhuḍipfi hau, a zwi ambi u sa vha munna o fhelelaho, uri u ita dzikhakhathi a si yone ndila ya u tandulula thaidzo nahone vhafumakadzi vha tea u farwa nga ndila ya ḫhonifho.
7. Fara vhařwe vhafumakadzi nga ndila ine nda tama mme anga, khaladzi anga kana ḥwana wanga wa musidzana a tshi nga farwa ngayo.
8. Lwela tsireledzo na ḫhogomelo ya vhana khathihi na u shuma ndo khwaṭha ndi tshi lwa na zwiito zwoṭhe zwa u tambudzwa na zwa dzikhakhathi zwine vha ḫangana nazwo.
9. Ita khuwelelo ya u fhelisa na u lulamisa vhuḍifari vhu songo ḫaho vhu itelwaho vhana nga vhathu vhahulwane na nga thanga dzavho.

### **SA MUTHU WA MUNNA, NDI KHOU ḫIIMISELA URI A THI NGA VHUYI NDA BVA NDO:**

1. Imisa tshanda tshanga ndi tshi ḫoda u rwa muthu wa mufumakadzi.
2. Tovhola, u shushedza kana u nyefula muthu wa mufumakadzi ufhio na ufhio lwa ḥama, nga mulomo, muyani kana lwa vhudzekani, kana u tendela muthu ufhio na ufhio a tshi ita zwenezwo.

3. Nañisa kuhumbulele kwo khakheaho nga ha vhafumakadzi kana u humbulela zwiñwe zwithu nga ha muthu wa mufumakadzi nga mulandu wa zwiambaro zwe a ambara.
4. Ita uri muthu wa mufumakadzi a pfe a tshi nga u khou tambudzwa nga ndila ine nda mu lavhelesa ngayo, nga maipfi anga kana zwiito zwanga kana u ita uri a pfe a sa farei zwavhuđi nga u vha hone hanga fhethu heneffho.
5. Vha na vhukwamani ha muvhilini na/kana ha zwa vhudzekani na muthu wa mufumakadzi hu songo ranga u vha na thendelo i bvaho khae kana u mu kombetshedza u ita zwiñwe zwithu zwine a sa khou zwi takalela.
6. Tikedza kana u fhumula musi hu na zwiito zwa dzikhakhathi dzo đitikaho nga mbeu zwine zwa khou bvelela.
7. Shavha vhuđifhinduleli hanga sa khotsi, arali ndi na vhanna.
8. Shumisa vhuimo hanga afho muđani, mushumoni na kha vhuñwe vhupo ha zwa matshilisano u nyadza pfanelo dza vhuthu dza vhafumakadzi na tshirudzi tshavho.
9. Ita uri ñwana a pfe a songo tsireledzea kana a sa khou farea zwavhuđi nga u vha hone hanga, maipfi kana zwiito.
10. Đidzhenisa kha zwa vhukwamani vhu songo đaho na ñwana kana u dzhela fhasi izwo zwine a zwe ngo tea u itwa.

**Kha vha saine muano uyu hafha:**

---